



*Crna Gora*

*JU Dom starih „Pljevlja*

---

*Broj: 01-1050*

*Datum: 22.07.2019. god*

## **S T A T U T**

### **JAVNE USTANOVE DOM STARIH „PLJEVLJA“**

Na osnovu člana 92 stav 1 i člana 94 stav 2 tačka 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), člana 10a Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica „Pljevlja“ („Službeni list Crne Gore“, br. 57/17 i 6/19), Upravni odbor Javne ustanove Dom starih „Pljevlja“, na sjednici od 18. jula 2019. godine, donio je

## S T A T U T

### JAVNE USTANOVE DOM STARIH „PLJEVLJA“

#### I. OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1

Ovim statutom uređuje se: naziv, sjedište i adresa Javne ustanove Dom starih „Pljevlja“ (u daljem tekstu: Dom), djelatnost, djelokrug organa upravljanja i rukovođenja, uslovi i postupak za izbor i razrješenje direktora, opšti akti i način njihovog donošenja, način utvrđivanja kandidata iz reda korisnika za imenovanje članova organa upravljanja, način utvrđivanja predloga za razrješenje člana organa upravljanja iz reda korisnika, finansiranje rada, javnost rada i druga pitanja od značaja za rad Doma.

##### Član 2

Dom je organizovan kao Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica, u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica „Pljevlja“.

##### Član 3

Dom posluje pod nazivom JU Dom starih „Pljevlja“. Sjedište Doma je u Pljevljima, ul. Dušana Obradovića broj 20.

##### Član 4

Dom ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je obodom kruga ispisan tekst „Crna Gora – JU Dom starih „Pljevlja“, a u sredini riječ „Pljevlja“.

Štambilj Doma je pravougaonog oblika, dimenzija 70 x 40 mm, sa tekstrom: „Crna Gora – JU Dom starih „Pljevlja“, sa sjedištem u Pljevljima, broj:

\_\_\_\_\_, Pljevlja, \_\_\_\_\_ godine", isписан horizontalno, u četiri reda.

Dom može da ima više pečata i štambilja iste veličine i sa istim tekstom, koji se obilježavaju rednim brojem.

Način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja utvrđuje direktor Doma posebnim aktom.

## **II. DJELATNOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

### **Član 5**

Dom obavlja djelatnost u skladu sa zakonom.

Djelatnost Doma obuhvata:

- pružanje usluga smještaja odraslim licima sa invaliditetom i starim licima;
- pružanje usluga podrške za život u zajednici;
- pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga;
- pružanje stručne podrške i sprovođenje odgovarajuće obuke pružaocima usluge porodičnog smještaja;
- radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije, kulturno-zabavnih aktivnosti i sl;
- zdravstvenu zaštitu, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

### **Član 6**

Organizacija i način rada Doma treba da obezbijedi potpuno, efikasno, blagovremeno i racionalno obavljanje poslova utvrđenih zakonom, osnivačkim aktom, ovim statutom i drugim aktima Doma.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Doma bliže se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta, djelokrug i način rada Doma.

## **III. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE**

### **Član 7**

Organi Doma su: Upravni odbor i direktor.

Upravni odbor i direktor obavljaju poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

## **Upravni odbor**

### **Član 8**

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se i razrješavaju u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine.

### **Član 9**

Domom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor:

- donosi statut i druge opšte akte;
- bira i razrješava direktora Doma;
- usvaja program razvoja;
- donosi godišnji finansijski plan;
- usvaja završni račun;
- donosi investicione odluke;
- podnosi predlog osnivaču o načinu raspolaganja i korišćenja imovine i sredstava Doma, u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Doma;
- podnosi inicijativu za razrješenje predsjednika ili člana Upravnog odbora;
- obrazuje stalne i povremene komisije ili druga radna tijela iz svog djelokruga;
- imenuje vršioca dužnosti direktora do imenovanja direktora;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim aktima Doma.

Bliži način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

### **Član 10**

Aktom o obrazovanju komisija ili drugih radnih tijela iz člana 9 stav 2 alineja 10 ovog statuta utvrđuje se bliži sastav, zadaci i način rada, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

### **Član 11**

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednica Upravnog odbora se može održati ako prisustvuje više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Upravni odbor odluke donosi javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, Upravni odbor može odlučivati tajnim glasanjem na predlog većine članova Upravnog odbora.

## **Član 12**

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednika Upravnog odbora u slučaju odsutnosti zamjenjuje član koga on odredi.

## **Član 13**

U radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja, učestvuje direktor Doma, a po pozivu drugi zaposleni ili druga lica.

## **Član 14**

Predstavnika korisnika u Upravnom odboru bira se iz reda korisnika.

Kandidata za člana iz stava 1 ovog člana predlažu korisnici.

Korisnik iz stava 2 ovog člana može da predloži samo jednog kandidata.

## **Član 15**

Predstavnik korisnika u Upravnom odboru bira se po redosledu na osnovu dobijenih glasova.

Ukoliko se kandidat ne može izabrati zbog istog broja glasova više kandidata, glasanje se ponavlja samo između tih kandidata.

## **Član 16**

Glasanje se po pravilu obavlja tajno.

Glasanje se obavlja javno, kada to predloži najmanje trećina korisnika.

Postupak brojanja glasova obavlja se javno.

## **Član 17**

Članu Upravnog odbora, predstavniku korisnika, pored slučajeva propisanih zakonom, može da prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran prestankom smještaja.

## **Član 18**

Administrativne poslove za izbor člana Upravnog odbora predstavnika korisnika obavlja Dom.

## **Član 19**

Podatke o predloženom kandidatu, Dom dostavlja organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja (u daljem tekstu: nadležni organ državne uprave).

## **Direktor**

### **Član 20**

Direktor Doma imenuje se i razrješava u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Direktor Doma je samostalan u vršenju dužnosti, a za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.

### **Član 21**

Direktor Doma:

- predstavlja i zastupa Dom;
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta Doma;
- organizuje rad i odgovoran je za zakonitost rada i sprovođenje programa razvoja Doma;
- izvršava odluke Upravnog odbora;
- predlaže statut, program i plan rada, finansijski plan, finansijski izvještaj, završni račun Doma i druge opšte akte koje donosi Upravni odbor Doma;
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih;
- donosi odluku o oglašavanju slobodnih radnih mjeseta;
- izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom;
- donosi rješenja o prijemu u radni odnos i odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, u skladu sa zakonom;
- stara se o namjenskom trošenju sredstava Doma;
- učestvuje u pripremi i radu sjednica Upravnog odbora;
- obavlja druge poslove predviđene zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Doma.

### **Član 22**

Direktor je ovlašćen da, u ime Doma, zaključuje ugovore i druge pravne radnje, kao i da zastupa Dom pred sudovima i drugim organima.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, da drugom licu da punomoće za zastupanje Doma pred sudovima i drugim organima.

### **Član 23**

Direktora Doma u slučaju odsutnosti zamjenjuje zaposleni koga on odredi, sa svim pravima i ovlašćenjima direktora.

## **Član 24**

Ako Upravni odbor doneše akt koji je, po ocjeni direktora, u suprotnosti sa zakonom i drugim propisom, direktor će na to upozoriti Upravni odbor.

Ako Upravni odbor i nakon upozorenja direktora ostane pri svojoj odluci, direktor će obavjestiti nadležni organ državne uprave.

## **Član 25**

Direktor Doma, pored slučajeva propisanih zakonom, može biti razriješen prije isteka mandata, ako:

- ne realizuje programe razvoja i rada Doma;
- ne preduzima mjere prema zaposlenom koji ne izvršava radne obaveze, odnosno vrši povredu radne obaveze ili zloupotrebljava svoj položaj;
- ne obezbjeđuje javnost rada;
- se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za direktora propisane zakonom; ili
- nastupe uslovi po kojima mu, shodno zakonu, prestaje radni odnos.

## **IV. NAČIN FINANSIRANJA I STICANJA SREDSTAVA**

### **Član 26**

Sredstva za rad Doma obezbjeđuje osnivač u skladu sa zakonom.

### **Član 27**

Finansijski plan prihoda i rashoda sredstava po namjenama donosi se za svaku kalendarsku godinu.

Finansijski plan podnosi se do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ako se finansijski plan ne može donijeti u roku iz stava 2 ovog člana, Upravni odbor donosi odluku o finansiranju za prvi kvartal naredne godine (januar-mart).

### **Član 28**

Upravni odbor može po potrebi u toku godine, na predlog direktora, da vrši izmjene i dopune finansijskog plana.

### **Član 29**

Po isteku svake kalendarske godine podnosi se izvještaj o finansijskom poslovanju Upravnem odboru i nadležnom organu državne uprave.

## **V. PLANIRANJE RADA DOMA**

### **Član 30**

Zadaci i poslovi u okviru nadležnosti Doma odvijaju se prema godišnjem programu rada.

Programom rada se utvrđuju zadaci i poslovi koje Dom treba da izvrši, rokovi za njihovo izvršenje i nosioci pojedinih zadataka i poslova.

Za blagovremeno i uredno izvršavanje programa razvoja i rada i planova rada Doma odgovoran je direktor.

### **Član 31**

Dom sačinjava godišnji izvještaj o svom radu, program rada za tekuću godinu i dostavlja ga nadležnom organu državne uprave.

## **VI. OPŠTI AKTI, JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 32**

Opšti akti Doma su: Statut, Pravilnik o načinu čuvanja i korišćenja pečata i štambilja, Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, Pravilnik o poslovnoj tajni i drugi opšti akti.

Drugi opšti akti Doma ne mogu biti u suprotnosti sa statutom.

Izmjene i dopune statuta i drugih opštih akata vrše se na način i po postupku predviđenom za njihovo donošenje.

### **Član 33**

Opšti akti Doma stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

### **Član 34**

Dom je dužan da sačini i objavi vodič za pristup informacijama u svom posjedu u skladu sa zakonom kojim se uređuje pristup informacijama.

### **Član 35**

Dom je dužan da omogući uvid u javne registre i javne evidencije u svom posjedu u skladu sa zakonom.

## **Član 36**

Licima sa invaliditetom pristup informacijama omogućava se na način i u obliku koji odgovara njihovim potrebama.

## **Član 37**

Dom je dužan da zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, na pisani zahtjev, koji se ostavlja u sandučetu istaknutom u holu Doma, pruža obavještenja o uslovima i načinu pružanja usluga i vršenja djelatnosti kojima se zadovoljavaju njihove potrebe.

## **Član 38**

Javnost rada Doma obezbjeđuje se:

- objavljinjem statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Doma;
- dostupnošću podataka o radu Doma i njegovih organa, u štampanim i elektronskim medijima;
- organizovanjem i sprovođenjem konsultacija i rasprava o programima, planovima i opštim aktima Doma i sl.

## **Član 39**

Zaposleni u Domu imaju pravo da budu redovno, blagovremeno, potpuno i istinito obaviješteni o radu Doma, materijalno-finansijskom stanju, korišćenju sredstava, radu direktora i Upravnog odbora.

Obavještavanje zaposlenih iz stava 1 ovog člana vrši se:

- usmenim saopštavanjem;
- pisanim materijalima (informacije, izvještaji, analize);
- objavljinjem pisanih materijala na oglasnoj tabli Doma.

## **Član 40**

Za javnost rada Doma odgovorni su Upravni odbor i direktor Doma.

Službene izjave i obavještenja o radu Doma daje Upravni odbor, direktor Doma ili druga lica koja su ovlašćena od strane organa Doma.

## **Član 41**

Dom je dužan da čuva podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, način njihovog čuvanja i saopštavanja, bliže se uređuje posebnim aktom Upravnog odbora.

## VII. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 42

Opšti akti Doma u skladu sa ovim statutom, donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

### Član 43

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Javne ustanove Dom starih „Pljevlja“ broj 01 – 07 od dana 10.11. 2017. godine.

### Član 44

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma, nakon dobijanja saglasnosti od nadležnog organa državne uprave.

**UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE DOM STARIH „PLJEVLJA“**

